

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 31. jula, 1. avgusta i 5. septembra 2007. godine, i na 8. sjednici Doma naroda, održanoj 24. septembra 2007. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

^lan 1.

U Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06 i 76/06), u članu 1. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4), koji glase:

"(3) Osiguranje sredstava za nesmetano izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje neće biti uslovljavano preraspodjelom sredstava javne potrošnje niti rebalansom buxeta.

(4) U svrhu iznalaženja mogućnosti osiguranja dodatnih sredstava za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, ministarstva finansija entiteta i Distrikta redovno će sagledavati stanje buxeta i iznalaziti mogućnost preraspodjele eventualnog viška sredstava buxeta s ciljem povoljnijih uslova povrata stare devizne štednje."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).

Dosadašnji stav (4) koji postaje stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) U osiguranju sredstava iz stava (2) ovog člana učestvuje i Bosna i Hercegovina iz raspoloživih sredstava po osnovu sukcesije bivše SFRJ i drugih raspoloživih sredstava, a Savjet ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom utvrđuje iznos i način korišćenja ovih sredstava."

Dosadašnji stav (5) postaje stav (7).

^lan 2.

U članu 2. iza stava (2) dodaje se stav (3), koji glasi:

"(3) Obaveza vraćanja duga sa deviznih računa i deviznih štednih uloga, iz stava (2) ovog člana, zaključenih sa bankama čije je sjedište bilo van teritorije Bosne i Hercegovine, prema Sporazumu o sukcesiji, obaveza je države, sljednice bivše SFRJ, na čijoj teritoriji se nalazilo sjedište te banke. Bosna i Hercegovina obavezuje se da će, kroz svoje međunarodne aktivnosti, pomoći štedišama koje imaju štednju kod ovih banaka da ostvare svoja prava, najmanje jednako kao i štediše kod banaka čije se sjedište nalazilo na teritoriji Bosne i Hercegovine."

^lan 3.

U članu 5. iza riječi "koje" dodaju se riječi: "iz opravdanih razloga", a iza riječi: "mogu se" dodaju se riječi: "u skladu sa ovim zakonom".

^lan 4.

U članu 6. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Ako potražilac raspolaže sa više računa, svi računi pojedinačno se verifikuju i iznosi sabiraju. Svaki pojedinačni potražilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji na području jednog entiteta, odnosno Distrikta."

Stav (5) briše se.

^lan 5.

U članu 8. stav (1), članu 9. stav (1), članu 10. stav (1) tačka i), članu 16, članu 20. stav (4), članu 24. i članu 25 st. (1) i (2) riječi: "Uprava prihoda Distrikta" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Direkcija za finansije Distrikta" u odgovarajućem padežu.

^lan 6.

^lan 8. mijenja se i glasi:

^lan 8.

(Dostavljanje podataka)

(1) U postupku verifikacije računa stare devizne štednje, banke, Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, te druge institucije entiteta i Distrikta koje raspolažu podacima bitnim za verifikaciju računa stare devizne štednje, dužne su da sarađuju sa entitetskim ministarstvima finansija i Direkcijom za finansije Distrikta, agencijama i komisijama i dostave im sve podatke relevantne za postupak verifikacije.

(2) Institucije iz stava (1) ovog člana dužne su da svoje baze podataka provjere i uredе ih tako da se kao autentične mogu koristiti u postupku verifikacije, a posebno da iskažu podatke o kamatama koje se odnose na period do 31.12.1991. godine i period poslije tog datuma."

^lan 7.

U članu 11. riječi: "bilo kojoj" brišu se, a na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zapeta i dodaju riječi: "ili u mjestima koja su najbliža tim mjestima".

^lan 8.

U članu 17. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je najmanje šest mjeseci od početka postupka verifikacije u skladu sa propisima za sprovođenje entiteta i Distrikta, dok su agencije dužne da završe postupak verifikacije u roku od dvanaest mjeseci od navedenog početka verifikacije."

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2), koji glasi:

"(2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, utvrđuje se dodatni rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju u trajanju od mjesec dana, koji će se završiti najkasnije do 30. septembra 2007. godine, a agencije su dužne da završe postupak verifikacije najkasnije do 15. decembra 2007. godine."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

^lan 9.

U članu 20. st. (3) i (4) brišu se.

^lan 10.

Iza člana 20. dodaje se novi član 20a., koji glasi:

"^lan 20a.

(Neusaglašeni stavovi po pitanju lokacije obaveza)

(1) S ciljem rješavanja neusaglašениh stavova po pitanju lokacije obaveza u skladu sa stavom (3) člana 1. ovog zakona, Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovaće posebnu komisiju.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana sastavljena je od predstavnika entiteta i Distrikta na paritetnoj osnovi i jednog predstavnika Savjeta ministara Bosne i Hercegovine."

^lan 11.

U članu 21. stav (1) tačka a) riječi: "do 13 godina, a najkasnije do 31.12.2020," zamjenjuje se riječima: "do devet godina, a najkasnije do 31.12.2016. godine,".

^lan 12.

U članu 23. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:

"(4) Izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ima isti prioritet kao i izmirenje obaveza po osnovu servisiranja spoljnog duga."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

^lan 13.

^lan 27. mijenja se i glasi:

"^lan 27.

(Izvršne sudske presude)

Izvršne sudske presude po osnovu računa stare devizne štednje sudovi su dužni da dostave entitetskom ministarstvu finansija, odnosno Direkciji za finansije Distrikta."

^lan 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Ilija Filipović, s. r.